

Na osnovu člana 23 Zakona o stanovanju i održavanju stambene zgrade (“Sl.list CG”, br. 04/11 i 40/11) i čl. 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva (“Sl.list CG - opštinski propisi”, br. 19/10), Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj _____, donijela je

**NACRT ODLUKE
o
kućnom redu u stambenim zgradama**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom se propisuje kućni red u stambenim zgradama na području opštine Budva. Pod kućnim redom iz stava 1 ovog člana podrazumjevaju se prava i obaveze stanara zgrade u cilju omogućavanja nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja posebnih djelova stambene zgrade, zajedničkih djelova stambene zgrade, instalacija i uređaje koji pripadaju zgradi, održavanje čistoće, reda i mira u zgradama.

Član 2

Stanarima, u smislu ove odluke, smatraju se:

- etažni vlasnici;
- zakupci stanova i poslovnih prostora;
- članovi porodičnog domaćinstva lica iz alineje 1 i 2 ovog člana;
- zaposlena lica u poslovnoj prostoriji u stambenoj zgradi.

Član 3

Stanari su dužni pridržavati se kućnog reda u stambenim zgradama (u daljem tekstu: zgrade), utvrđenog zakonom i ovom Odlukom.

Član 4

Sva prava i obaveze koje proističu iz ove odluke, stanari ostvaruju neposredno ili preko organa upravljanja stambenom zgradom.

II POSEBNE ODREDBE

1. KUĆNI RED U POSEBNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE

Član 5

Stanari su dužni koristiti posebni dio stambene zgrade na način kojim se ne ometa mirno stanovanje i korišćenje stambenog prostora ostalih stanara.

U vrijeme od 16:00 do 18:00 časova i od 22:00 do 06:00 časova, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje dnevni i noćni odmor stanara zgrade.

Skupština vlasnika može odrediti drugačiji raspored vremena za odmor i ta odluka mora biti istaknuta na oglasnoj tabli zajedno sa Odlukom o kućnom redu, o čemu se stara upravnik

zgrade.

Zabranjeno je vikom, galamom, lupom, glasnom muzikom ili pjevanjem narušavati mir u zgradi, kao i u dvorištu stambene zgrade, kao i remetiti mir mehaničkim izvorima buke (upotrebom motora, mašina, raznih aparata i sl.).

Član 6

Zabranjeno je prosipanje tečnosti, bacanje predmeta, otpada, istresanje podnih i drugih prostirki sa prozora, balkona, terase i drugih djelova stambene zgrade.

Član 7

Na prozoru, balkonu i terasi zabranjeno je držanje predmeta koji ugrožavaju bezbjednost prolaznika, narušavaju spoljni izgled zgrade ili ispuštaju tečnost u dvorište ili na posebne djelove drugih stanara.

Član 8

Posebni djelovi stambene zgrade moraju biti obilježeni brojevima.

Na vratima stana može se staviti pločica sa imenom, prezimenom i zanimanjem vlasnika, odnosno zakupca stana.

Spisak vlasnika stanova i poslovnih prostora, odnosno zakupaca stanova i poslovnih prostora u zgradi, mora biti istaknut na vidnom mjestu u ulazu zgrade, sa podacima o broju stana i spratu na kojem se stan nalazi, o čemu se stara upravnik zgrade.

Član 9

Stanari mogu u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životnjama držati pse, mačke i druge kućne ljubimce samo u svojim stambenim prostorijama, u kom slučaju su dužni da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

2. KUĆNI RED U ZAJEDNIČKIM DJELOVIMA STAMBNE ZGRADE

Član 10

Zajedničke prostorije u zgradi (steperište, hodnici, podrum, potkrovje, peronica, prostorije za sušenje rublja i sl.) i zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi (dvorište), služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namjenom.

Zajedničke prostorije ne smiju se koristiti za stanovanje niti izdavati na korišćenje u bilo koje svrhe, osim prostorija koje se po posebnim propisima pretvaraju u stanove ili poslovne prostore.

U zajedničkim prostorijama zabranjeno je držati druge stvari, osim onih koje su nužne za namjensko korišćenje tih prostorija.

Član 11

Skupština određuje raspored i način korišćenja zajedničkih prostorija i uređaja i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi.

Pri korišćenju zajedničke prostorije i uređaja stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog rasporeda.

Stanari su dužni da zajedničke prostorije i uređaje poslije svake upotrebe dovedu u uredno i ispravno stanje.

Član 12

Redovno održavanje higijene u zajedničkim djelovima stambene zgrade je sastavni dio programa održavanja koji donosi skupština vlasnika.

Nije dozvoljeno na ulazima, prilazima, hodnicima, holovima i stepeništu zgrade, ostavlјati predmete koji mogu ometati prolaz, uzrokovati nezgode ili narušiti izgled i čistoću.

Član 13

Poslovne prostorije u kojima se obavljanjem djelatnosti stvaraju para, dim, mirisi ili nastaje buka od rada uređaja i sl. moraju imati urađenu izolaciju odnosno obezbjediti da se ne ometa stanovanje ili ugrožava zdravlje stanara.

Član 14

Skupština je dužna da se stara o održavanju i kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih aparata i uređaja za uzbunu u zgradama.

Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto.

U slučaju kvara, lift se mora isključiti iz upotrebe i na svim vratima lifta istaći upozorenje da je lift u kvaru, o čemu se stara upravnik zgrade.

Otklanjanje kvara na uređajima i instalacijama može se povjeriti samo ovlašćenim subjektima.

Član 15

Ogrijevni materijal može se cijepati na mjestu i u vrijeme koje odredi skupština vlasnika.

Stanar je dužan da prostor iz stava 1 ovog člana, poslije cijepanja, dovede u stanje u kome ga je i zatekao.

Ogrijevni materijal se odlaže u podrumu i drugim prostorijama koje služe za tu namjenu.

Kada stambena zgrada nema prostoriju za smještaj ogrijevnog materijala, skupština vlasnika određuje mjesto za njegovo odlaganje.

Na balkonu i terasi ne može se držati ogrijevni materijal i drugi predmeti koji narušavaju izgled stambene zgrade.

Član 16

Na krovu ili fasadi zgrade, na mjestu koje odredi skupština vlasnika, može se postaviti zajednička ili posebna televizijska antena, spoljna jedinica klima uređaja i sl.

Član 17

Skupština je dužna da na vidnom mjestu u zgradi istakne obavještenje o tome ko vrši funkciju upravnika zgrade i domara, kojem se stanari mogu obratiti u slučaju kvara na liftu ili drugim uređajima i instalacijama i kod koga se nalaze ključevi od prostorija skloništa, strujomjera i drugih zajedničkih uređaja, instalacija i prostorija.

Član 18

Dvorište stambene zgrade, odnosno pripadajuću javnu površinu stanar ne može koristiti isključivo za svoje potrebe, izuzev ako na osnovu važećih propisa i odluka pribavi odobrenje nadležnog organa opštine uz prethodnu saglasnost skupštine stanara.

Član 19

Zabranjeno je u zajedničkim prostorijama i u stanovima demontirati zajedničke uređaje i instalacije ili vršiti druge prepravke bez pismene saglasnosti skupštine i pravnog ili drugog lica kojem se povjere poslovi održavanja zgrade ili vlasnika posebnog dijela zgrade, ako ti radovi zadiru u taj posebni dio.

Popravak kvarova na električnim instalacijama, otvaranje kutija i ormarića i rukovanje sa električnim i telekomunikacionim instalacijama mogu obavljati samo stručna lica koja su ovlašćena za te poslove.

Član 20

Lica koja izvode radove u zgradama ili na spoljnim djelovima zgrade dužna su da o tome obavijeste upravnika zgrade i da po obavljenom poslu prostorije ostave uredne.

Odredbe stava 1 ovog člana važe i za lica koja postavljaju antene na krovu ili drugim spoljnim djelovima zgrade.

Radovi iz stava 1 i 2 ovog člana kao i radovi na redovnom održavanju zajedničkih djelova stambene zgrade ne mogu se izvaditi u vrijeme koje je ovom odlukom određeno kao vrijeme odmora.

Radovi koji se izvode kao hitni ili nužni radovi na stambenoj zgradama izvode se bez odlaganja bez obzira na utvrđeno vrijeme odmora.

Član 21

Radi zaštite od požara u stambenim zgradama i prostorijama koje imaju ugrađenu protipožarnu zaštitu moraju se održavati uređaji u ispravnom stanju (hidranti, aparati i sl.), kao i redovno održavati i čistiti dimnjaci.

U stambenim zgradama se ne smiju držati eksplozivni materijali i naprave.

Član 22

Stanar je dužan da u stambenoj zgradama na vidnom mjestu postavi poštansko sanduče, sa jasno istaknutim prezimenom stanara i isto održava u ispravnom i urednom stanju.

III NADZOR

Član 23

Nadzor nad primjenom ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za stambene poslove. Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ove odluke vrši Komunalna policija.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Upravnik stambene zgrade dužan je da istakne ovu odluku na oglasnoj tabli stambene zgrade.

Član 25

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (“Sl.list Opštine Budva”, br. 14/05).

Član 26

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u “Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi”.

Broj: _____
Budva, _____ 2014.godine.

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
Predsjednik Skupštine,
Boro LAZOVIĆ

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama sadržan je u odredbi čl. 23 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Sl. list CG”, br. 04/11 i 40/11), kojim je propisano da nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi odluku o kućnom redu I članu 40 stav 1 tačka Statuta Opštine Budva, kojim je propisano da Skupština Opštine Budve, između ostalog donosi propise i druge opšte akte.

Predloženom odlukom poglavljem I - “Opštim odredbama” utvrđeno je da se ovom odlukom propisuje kućni red u stambenim zgradama, da se odredbe ove odluke odnose na etažne vlasnike, zakupce stanova i poslovnih prostora, članove porodičnog domaćinstva navedenih lica, kao i zaposlena lica u poslovnoj prostoriji u stambenoj zgradi (čl. 1 i 2).

Odredbama čl. 3 i 4 utvrđena je obaveza stanara da se pridržavaju kućnog reda i da stanari prava i obaveze koji proističu iz ove odluke ostvaruju neposredno ili preko organa upravljanja stambenom zgradom.

Poglavljem II “Posebne odredbe” propisan je kućni red u posebnim i zajedničkim djelovima stamene zgrade.

Naime, utvrđena je obaveza stanarima da posebne djelove stambene zgrade koriste na način kojim se ne ometaju drugi stanari u stanovanju i korišćenju posebnih djelova, i utvrđeno je vrijeme u kojem se obezbjeđuje dnevni i noćni odmor stanara u zgradi, s tim da skupština vlasnika može odrediti drugačiji raspored vremena za odmor, kao i da je zabranjeno vikom, galatom, glasnom muzikom i na drugi način narušavati mir u zgradi (čl. 5).

Predloženom odlukom u odredbama čl. 6 i 7 je propisan način održavanja čistoće u posebnim djelovima zgrade, kao i da je zabranjeno na prozoru, balkonu i terasi držanje predmeta koji ugrožavaju bezbjednost prolaznika ili narušavaju spoljni izgled zgrade.

Utvrđena je obaveza obilježavanja posebnih djelova stambene zgrade brojevima i propisana mogućnost stavljanja podataka o imenu, prezimenu i zanimanju vlasnika odnosno zakupca stana na vratima i propisana obaveza upravnika da istakne na vidnom mjestu u ulazu zgrade spisak vlasnika posebnih djelova sa podacima o broju stana i spratu na kojem se isti nalazi.

Odredbama čl. 9 propisano je da stanari, u skladu sa propisima kojim su uređena ova pitanja, mogu držati kućne ljubimce samo u svijim stambenim prostorijama, u kom slučaju su dužni da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Odredbama čl. 10 propisan je način korišćenja zajedničkih prostorija i zajedničkog prostora koji pripada zgradi (dvorište).

Naime, utvrđeno je da Skupština vlasnika utvrđuje način korišćenja zajedničkih prostorija i uređaja i da se stara o njihovoj pravilnoj upotrebi (čl.11).

Predloženom odlukom je odredbama čl. 12 propisan način održavanja higijene u zajedničkim djelovima stambene zgrade i da nije dozvoljeno na ulazima, hodnicima, prilazima i stepeništu zgrade ostavljati predmete koji mogu ometati prolaz ili narušiti izgled I čistoću.

Članom 13 propisano je da poslovne prostorije u kojima se obavljanjem djelatnosti stvaraju para, dim, mirisi ili nastaje buka od rada uređaja, moraju imati urađenu izolaciju odnosno obezbjediti da se ne ometa stanovanje ili ugrožava zdravlje stanara.

Utvrđene su obaveze skupštine vlasnika radi obezbjeđenja ispravnosti lifta, protivpožarnih aparata i uređaja u zgradi, način korišćenja, održavanja, otklanjanje kvara i označavanje u slučaju kvara (čl. 14).

Odredbama čl. 15 propisan je način cijepanja ogrijevnog materijala, odlaganja i smještaja istog. Skupštini vlasnika utvrđena je obaveza da istakne obavještenje ko vrši funkciju upravnika zgrade i domara, kojem se stanari mogu obratiti u slučaju kvara na liftu ili drugim uređajima (čl. 17).

Članom 18 propisano je da dvorište stambene zgrade odnosno pripadajuću javnu površinu

stana ne može koristiti isključivo za svoje potrebe, izuzev ako na osnovu važećih propisa pribavi odobrenje nadležnog organa Opštine uz prethodnu saglasnost skupštine stanara.

Zabranjeno je demontirati zajedničke uređaje i instalacije ili vršiti druge prepravke bez pismene saglasnosti skupštine i pravnog ili drugog lica kojem se povjere poslovi održavanje zgrade ili vlasnika posebnog dijela, ako ti radovi zadiru u taj posebni dio (čl.19).

Predviđene su obaveze izvođačima radova na posebnim i zajedničkim djelovima zgrade, kao i obaveze licima koja postavljaju antene, klime i sl. uređaje (čl. 20).

Propisana je obaveza održavanja uređaja za zaštitu od požara i da je u cilju zaštite od požara zabranjeno u posebnim i zajedničkim djelovima zgrade držati eksplozivni materijali I naprave (čl. 21).

Poglavlјem III “NADZOR”, odredbom člana 23 propisano je vršenje nadzora nad izvršavanjem ove Odluke, a poglavljem IV “prelazne i završne odredbe” utvrđena je obaveza upravnika o isticanju odluke na oglasnoj tabli stambene zgrade (čl. 24), članom 25 je propisano da stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o kućnom redu donijeta 2005. godine, a odredbom čl. 26 utvrđen je rok stupanja na snagu ove Odluke.

Polazeći od navedenog, predlaže se Skupštini Opštine Budva da donese Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama.

OBRAĐIVAČ,
SEKRETARIJAT ZA GRADSKU INFRASTRUKTURU I AMBIJENT